

Scan the QR Code or visit the following links

Product Information

<http://www.genelink.com/geneprodsite/product.asp?p=135>



Product Manual

http://www.genelink.com/Literature/ps/PS26-4000-03_V2.2.pdf



Product MSDS

<http://www.genelink.com/Literature/ps/MSDSNH.pdf>



Related Products

Product	Catalog No	Size
5'-Dig Random Hexamer; 25 ug	26-4000-81	25 ug
5'-Dig Random Nonamer; 25 ug	26-4000-84	25 ug
5'-Dig Random Octamer; 25 ug	26-4000-83	25 ug
5'-FAM Random Heptamer; 25 ug	26-4000-52	25 ug
5'-FAM Random Hexamer; 25 ug	26-4000-51	25 ug
5'-FI Random Heptamer; 25 ug	26-4000-72	25 ug
5'-FI Random Hexamer; 25 ug	26-4000-71	25 ug
5'-FI Random Nonamer; 25 ug	26-4000-74	25 ug
5'-FI Random Octamer; 25 ug	26-4000-73	25 ug
5'-HEX Random Nonamer; 25 ug	26-4000-44	25 ug
5'-HEX Random Octamer; 25 ug	26-4000-43	25 ug
5'-TET Random Heptamer; 25 ug	26-4000-62	25 ug
5'-TET Random Hexamer; 25 ug	26-4000-61	25 ug
5'-Biotin Random Nonamer; 25 ug	26-4001-04	25 ug
5'-Biotin Random Octamer; 25 ug	26-4001-03	25 ug